

t3_yellow_4 (TMZRhAhwGcdSRxLcw- pWk8mPPA1pnKfnhkwk)

October 27, 2020

Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_yellow_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg (X0 \in X1) \wedge (v1_xboole_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_struct_0 X0) \Rightarrow (v1_xboole_0 (k1_struct_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_struct_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k1_struct_0 X0) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_yellow_4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 \\ & X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg (X3 \in X1) \wedge (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (\\ & u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg (X4 \in X2) \wedge (r1_orders_2 X0 X3 X4)))))))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r1_yellow_4 X0 (k1_struct_0 X0) X1))$$